



## RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

### IV i V predavanje


Prof. dr Ana Lalević-Filipović

#### PODSJETIMO SE...

- ▶ Nabrojte faktore koji utiču na organizaciono ustrojstvo obračuna troškova i učinaka?
  1. [Organizaciona struktura preduzeća;](#)
  2. [Faktori procesa rada;](#)
  3. [Zadatak i smisao obračuna troškova i učinaka;](#)
  4. [Zakonski propisi;](#)
  5. [Prilagodljivost sistema obračuna troškova.](#)




## Šema proizvodnog preduzeća "XX" d.o.o."



Polazeći od date organizacione šeme, navedite koje Rj imaju karakter:

1. Osnovne djelatnosti;
2. Dopunske djelatnosti;
3. Pomoćne djelatnosti;
4. Neproizvodne djelatnosti?

## Šema proizvodnog preduzeća "XX" d.o.o. rješenje....



### PROIZVODNI SEKTOR:

Osnovna i pomoćna delatnost  
(ne javlja se dopunska djelatnost)

### NEPROIZVODNI SEKTOR:

1. Komercijalni sektor (prodaja)
2. Finansijski sektor
3. Opšti sektor

Troškovi se **ne vezuje za djelatnosti**  
**već za MJESTA TROŠKOVA** (najuže organizacione djelove preduzeća)

## NAPOMENA!!!

- ▶ Možemo reći da podjela preduzeća na djelatnosti predstavlja početni korak u podjeli preduzeća na mesta troškova
- ▶ Za shvatanje pojma **MJESTA TROŠKOVA** neophodno je prvo objasniti pojmove **UČINAKA I NOSIOCE TROŠKOVA**

### Značajni pojmovi u računovodstvu troškova

- ▶ Troškovi
- ▶ Nosioci troškova
- ▶ Mesta troškova




### Troškovi

- ▶ novčani izraz trošenja dobara i usluga u vezi stvaranja određenih učinaka
- ▶ najznačajniji element računovodstva troškova
- ▶ različite su podjele troškova sa kojima ćemo se susretati (direktni i indirektni, fiksni i varijabilni, primarni i sekundarni)
- ▶ troškovi ne nastaju sami za sebe, oni su uvijek povezani sa određenim učincima, odnosno nosiocima troškova




## 2) Faktori procesa rada i Troškovi



### - ULAGANJE PROCESA RADA:

1. **ANGAŽOVANJE**-Ulaganje sredstava u proizvodnju sa cijem da se omogući proizvodnja i razmjena u reprodukciji
2. **TROŠENJE**-Pretvaranje jednog oblika upotrebe vrijednosti elemenata u reprodukciji u novu upotrebu vrijednost-gotov prozvod

## TROŠKOVI/UTROŠAK/CIJENA KOŠTANJA/RASHOD/IZDATAK



# ZAPAMTITE!!!!

---

- **Utrošak** = naturalni izraz utrošenih elemenata rada (sati rada, sati korištenja mašina, kws, l vode ...)
- **Izdatak** = novčana i naturalna izdayanja uslovljena funkcionisanjem preduzeća (smanjenje novčanih sredstava iz blagajne ili tekućeg računa preduzeća)
- **Cijena koštanja**= $T_m + T_{sr} + T_{rs} + izdaci$  uslovljeni trošenjem elemenata reprodukcije
- **Rashod** = utrošci i izdaci koji jesu (nisu) uzrokovani ostvarivanjem poslovnog učinka (poslovni rashodi, kazne, penali, manjkovi, izdaci za financiranje, NV prodane robe ...)
- **Gubitak** = gubitak predmeta rada (u toku proizvodnje, uskladištenja, transporta), gubitak kao negativni poslovni rezultat



## KLASIFIKACIJA TROŠKOVA

### *1. Sa stanovišta POJAVNIH OBLIKA (VRSTE TROŠKOVA):*



- Troškovi materijala
- Troškovi zarada
- Troškovi proizvodnih usluga
- Troškovi amortizacije
- Nematerijalni troškovi
- Troškovi rezervisanja

### *2. Sa stanovišta URAČUNAVANJA U CIJENU KOŠTANJA:*

#### A. DIREKTNI ili pojedinačni

B. INDIREKTNI ili opšti – u momentu nastanka ne mogu se vezati za konkretnе učinke, uslovljeni su proizvodnjom ili stvaranjem više različitih proizvoda/usluga





## KLASIFIKACIJA TROŠKOVA

### **3. Sa stanovišta PORIJEKLA:**

- a. PRIMARNI - potiču iz okruženja preduzeća
- b. SEKUNDARNI - potiču iz internih usluga u preduzeću

### **4. Sa stanovišta SLOŽENOSTI:**

- a. ELEMENTARNI (pojedinačni) - materijal, amortizacija, zarada
- b. KOMPLEKSNI (složeni) - troškovi režije uprave

### **5. Sa stanovišta REAGOVANJA NA PROMENE OBIMA PROIZV.:**

- a. FIKSNI – troškovi kapaciteta
- b. VARIJABILNI – osnovni materijal
  - proporcionalni
  - progresivni
  - degresivni



## **PRIMARNI/SEKUNDARNI TROŠKOVI**

### **Primarni (prirodni) troškovi**

- novčani izraz trošenja faktora procesa rada nabavljenih izvan firme ili proizvedenih u firmi (troškovi materijala, amortizacija, troškovi rada, troškovi doprinosa i članarina, troškovi pozajmljivanja, troškovi stranih usluga)
  - Prije nego nastanu, određeni primarni troškovi se aktiviraju na nekom **od računa stanja** (materijal, oprema su prvo aktivirani u bilansu stanja, a trošenjem prelaze u bilans uspeha na račun troškovi materijala ili troškovi amortizacije)
  - **1. Troškovi materijala;**
  - **2. Troškovi amortizacije;**
  - **3. Troškovi stranih usluga;**
  - **4. Troškovi rada;**
  - **5. Troškovi pozajmljivanja;**
  - **6. Troškovi doprinosa i članarina**

### **Sekundarni troškovi...**

- novčani izraz trošenja usluga stvorenih u preduzeću i utrošenih u istom periodu, (režijske usluge pogona, usluge uprave firme, usluge kotlarnice, usluge održavanja)
  - ne aktiviraju se na računima stanja
- **PRIMJER:** Usluge koje jedno MT pruža drugom MT (MT prevoz, održavanje..)



## **KLASIFIKACIJA TROŠKOVA**

**6. Sa TEHNOLOŠKOG ASPEKTA PROIZVODNJE:**

- a. TROŠKOVI IZRADE – neophodni
- b. TROŠKOVI REŽIJE – obezbeđuju nesmetani tok proizvodnje

**7. Sa stanovišta ZAHTJEVA ZA PLANIRANJEM:**

- a. PLANIRANI TROŠKOVI
- b. STVARNI TROŠKOVI

**8. Po načinu KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA:**

- a. TROŠKOVI PO VRSTAMA
- b. TROŠKOVI PO MESTIMA
- c. TROŠKOVI PO NOSIOCIMA troškova

## **KLASIFIKACIJA TROŠKOVA**

**9. Sa aspekta FUNKCIJE:**

- a. Troškovi istraživanja
- b. Troškovi nabavke
- c. Troškovi proizvodnje
- d. Troškovi prodaje
- e. Troškovi finansiranja
- f. Troškovi upravljanja

**10. Sa aspekta EKONOMSKE SADRŽINE:**

- a. MATERIJALNI troškovi
- b. Troškovi ZARADA
- c. OSTALI troškovi

**11. Sa stanovišta RAČUNOVODSTVENOG IZVEŠTAVANJA:**

- a. UKUPNI troškovi
- b. PROSJEČNI troškovi
- c. MARGINALNI troškovi


# KLASIFIKACIJA RASHODA

- 
- ```

graph TD
    A[KLASIFIKACIJA RASHODA] --> B[Redovni rashodi]
    A --> C[Ostali rashodi]
    B --> D["- poslovni rashodi  
- finansijski rashodi"]
    
```
- Redovni rashodi*
- poslovni rashodi
  - finansijski rashodi


*Ostali rashodi*

## UČINCI I NOSIOCI TROŠKOVA



## PRIVREMENI NOSIOCI TROŠKOVA

- ▶ Učinci organizacionih djelova iz **proizvodne djelatnosti** (osnovne i sporedne) svoje usluge pruža proizvodima... dok učinci proizvodne djelatnosti svoje usluge pružaju drugim organizacionim djelovima preduzeća.
- ▶ JEDINICE MJERE:
  - ▶ NATURALNE ILI IZVEDENE!



### NAPOMENA!

*U literaturi se često naglašava da su UČINCI organizacionih djelova iz osnovne i sporedne djelatnosti proizvodi koji su proizvedeni u tim djelnostima!*

## KONAČNI NOSIOCI TROŠKOVA




### NAPOMENA!

*U literaturi se često naglašava da su UČINCI organizacionih djelova iz pomoćne i neproizvodne djelatnosti nemaju nosioca troškova!*

#### POSTOJI IZUZETAK:

1. Ukoliko jedan dio svojim usluga pružaju trećim licima;
  2. Ako rade za sopstvene investicije;
  3. Ako radi za sopstveno skladište...
- PRIMJER....

Konačni nosioci troškova su konačni učinci preduzeća namijenjeni tržištu ili učinci koji imaju karakter robne proizvodnje, a to znači da se mogu naći u prometu, odnosno učinci faktora procesa rada proizvedenih u firmi i aktiviranih na računima sredstava (preduzeće ih samostalno proizvodi i koristi za sebe - stalna sredstva, rezervni delovi, sitan inventar i ambalaža



## Nosioci troškova u obrazovanju

- ▶ Troškovi edukacije studenata su bitni u djelatnosti obrazovanja
- ▶ Oni se mogu sagledavati prema nosiocima troškova kao što su:
  - ▶ Studenti,
  - ▶ Moduli,
  - ▶ Godina studiranja i slično.




## MJESTA TROŠKOVA

▶ **Problem – KAKO ŠTO  
TAČNIJE VEZATI TROŠKOVE  
ZA NOSIOCE TROŠKOVA?**

- ▶ Postovati princip uzročnosti!
- ▶ **DIREKTNI I  
INDIREKTNI!**
- ▶ Mora se naći "karika" koja je u "lancu" raspoređivanja troškova u DIREKNOJ vezi sa nosiocem troška!
- ▶ Rešenje- ako znamo odgovor na pitanje **gde nastaju troškovi**, mi smo zapravo definisali mesta troškova

### Gde nastaju troškovi?



### **3) ZADACI KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA**

**-obračuna troškova i učinaka-**

- na osnovu
  - evidentiranja i
  - izvršenog obračuna

## **1. daje podatke za utvrđivanje CIJENE KOŠTANJA**

## **2. vrši obračun troškova**

- CK je instrument za definisanje:
    - politike prodajne cene učinaka (proizvoda i usluga)
    - realne i elastične politike asortimana proizvoda po a) proizvodnim b) prodajnim programima
    - rentabilnosti vrsta učinaka

### **3. utiče na realno BILANSIRANJE - zaliha – bilans stanja - rashoda – bilans uspjeha**

#### **4. kontrola troškova u cilju povećanja EKONOMIČNOSTI i ⇒ POSLOVNOG REZULTATA**



## SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA

### Sistemi obračuna troškova:

1. Sistem obračuna po stvarnim troškovima
  2. Sistem obračuna po varijabilnim troškovima
  3. Sistem obračuna po standardnim troškovima

### **Metode vrednovanja učinaka:**

1. Metodi vrednovanja po ukupnim troškovima, punoj cijeni koštanja (klasični metodi)
  2. Metodi vrednovanja po suženoj cijeni koštanja (noviji metodi)



## ***NAPOMENA!***

“smještaju” se pojedine vrste primarnih i sekundarnih troškova


## Klasični sistemi obračuna troškova

## Savremeni sistemi obračuna troškova

- 1.Велики број мјеста трошкова;
  - 2.Уско усмјерене искључиво на фазу производње;
  - 3.У калкулацији цијене коштана доминантно мјесто заузимају општи трошкови;
  - 4.Строго придржавање статичких стандарда;
  - 5.Неподесне мјере за алокацију растућих општих трошкова;
  - 6.Занемаривање стратегијских аспеката пословања!

- 1. Activity Based Costing
  - 2. Target Costing i Kaizen Costing
  - 3. Life Cycle Costing
  - 4. Obračun troškova kvaliteta
  - 5. Upravljanje troškovima kroz lanac vrijednosti

## 4) KONTNI OKVIR, kao sredstvo organizacije računovodstva troškova



- jednokružni računski sistem
- organizacioni monizam

- dvokružni računski sistem
- organizacioni dualizam

**FINANSIJSKO KNJIGOV: 1 - 8**

**POGONSKO KNJIGOV: 9**

- svako ima svoju glavnu knjigu i dnevnik
- odvojene su cjeline
- ali ne mogu samostalno da egzistiraju
- u jednom stavu ne mogu se naći računi iz ova dva sistema



### **-SISTEM OBRAČUNA PO STVARnim TROŠKOVIMA-**

■ **NAPOMENA:**

■ **FR i OTU** treba da daju odgovor na pitanje:

- 1. šta se troši?**
- 2. gdje?**
- 3. u vezi sa čim se troši?**

**Da bi se dobio adekvatan odgovor na navedena pitanja, neophodno je izvršiti OBUVATANJE, SORTIRANJE I SISTEMATIZOVANJE u određene faze...**



## ***FAZE KNJIGOVODSTVENOG OBUVATANJA TROŠKOVA -SISTEM OBRAČUNA PO STVARNIM TROŠKOVIMA-***

**Osnovne faze** kroz koje prolazi obračun ukupnih troškova industrijskog preduzeća:

***I. FAZA:*** obuhvatanje primarnih vrsta troškova za preduzeće u cjelini

***II. FAZA:*** vezivanje primarnih vrsta troškova za mesta i nosilaca troškova

***III. FAZA:*** interni obračun između mesta troškova (knjiženje sekundarnih troškova)

***IV. FAZA:*** konačan obračun nosilaca troškova


---

### ***FAZE KNJIGOVODSTVENOG OBUVATANJA TROŠKOVA I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova***

- obuhvata ukupno nastale troškove poslovanja po prirodnim vrstama (primarni tr.)
- pruža podatke o strukturi troškova

## I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova

### Šematski prikaz knjiženja



## I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova

### Trošenje stalnih sredstava

- ❖ Stalna se postepeno troše.
- ❖ U jednom reprodukcionom procesu ne prenose svu svoju vrijednost na proizvedene učinke.
- ❖ **Amortizacija** – novčani izraz trošenja stalnih sredstava
- ❖ Predmet amortizacije: stalna imovina
  
- ❖ *Osnovica za amortizaciju*: nabavna (ili fer vrijednost)



## I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova

### Trošenje stalnih sredstava

❖ Metode obračuna amortizacije:

- vremenska amortizacija:

- proporcionalna
- degresivna
- progresivna

$$\frac{\text{Nabavna vrijednost}}{\text{Prosječan vijek trajanja}}$$

- funkcionalna amortizacija

$$\frac{\text{Nabavna vrijednost} * \text{ostvareni učinak perioda}}{\text{Ukupan očekivani učinak}}$$




## I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova


### Trošenje stalnih sredstava

Šematski prikaz knjiženja

Troškovi amortizacije



IVOS



## **I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova**

### Troškovi materijala – zalihe po stvarnoj nabavnoj cijeni

- problem: utvrđivanja cijene po kojoj će se obračunati utrošak  
 rješenje: primjena metoda:

a) **FIFO (first in – first out)**

b) **LIFO (last in – first out)**

c) **HIFO (highest in – first out)**

- inflacija = LIFO

- deflacija = FIFO


**d) PROSEČNE CIJENE**



## **I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova**

### Troškovi materijala

Šematski prikaz knjiženja



## **I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova**

### Troškovi zarada i naknada zarada

Pored trošenja sredstava rada i predmeta rada u procesu poslovanja preduzeća se troši i **živi rad** zaposlenih.

Vrijednosni izraz uloženog živog rada radnika je trošak zarada.

Elementi bruto zarade:


- neto zarade i naknade neto zarada
- doprinosi na zarade i naknade zarada i
- porezi na zarade i naknade zarada



## **I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova**

### Troškovi zarada i naknada zarada

*Šematski prikaz knjiženja*



## I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova

### Troškovi proizvodnih usluga

Šematski prikaz knjiženja

2 – Gotovinski ekvivalenti i  
gotovina

53 – Trošk. proizvodni usluga

4 – Obaveze iz poslovanja  
(dobavljači)

49 – Pasivna vremenska  
razgraničenja



## I. faza - knjigovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta troškova

### Nematerijalni troškovi

Šematski prikaz knjiženja

2 – Gotovinski ekvivalenti i  
gotovina

55 – Nematerijalni troškovi

4 – Obaveze iz poslovanja  
(dobavljači)

4 – Druge obaveze



## FAZE KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA TROŠKOVA

### *II., III. I IV. faza knjiženja troškova*

Vrši se u pogonskom knjigovodstvu

- na računima:

- MJESTA TROŠKOVA – grupe 92, 93, 94
- NOSILACA TROŠKOVA – grupa 95



### *II. faza knjiženja troškova*

Vezivanje primarnih vrsta troškova u pogonskom knjigovodstvu za:

- mjesta troškova
- nosioce troškova

#### ***MJESTO TROŠKOVA***

***Pojam:***

- uži zaokruženi organizacioni dio preduzeća
- obavlja poslove srodnog i homogenog karaktera
- troškovi i učinci se mogu pratiti i vrednovati



## II. faza knjiženja troškova

*Principi formiranja mesta troškova:*

- a) princip odgovornosti
- b) princip koordiniranosti
- c) princip racionalnosti
- d) princip korisnosti
- e) princip ekonomičnosti
- f) princip uporedivosti

*Zakonom određena mesta troškova:*

**92 – Mesta troškova nabavke, tehn. uprave i pomoćnih djelatnosti**  
(radionica, transport, itd.)

**93 – Glavna proizvodna mesta troškova**  
(1. pogon, 2. pogon, itd.)

**94 – Mesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti**

**II faza-vezivanje primarnih troškova za račune mesta troškova (i nosilaca troškova)**

- FR ne pruža podatke o visini troškova po :
- organizacionim djelovima;
- **nosiocima!**


**Nastale troškove preuzeti i rasporediti na nosioce troškova!**

- **Koliko od ukupih primarnih troškova "otpada" na pojedine proizvode je – NEMOGUĆE- direktno utvrditi:**
- Direktni trošak;
- Opšti (indirektni) troškovi!

**NAPOMENA:**


1. Preuzimanje svih primarnih troškova iz FR;

2. Poštovanje načela uzročnosti!



## ***II. faza knjiženja troškova***

*Knjigovodstveno obuhvatanje*



## ***III. faza knjiženja troškova***

### **Interni obračun između mjesta troškova**


- \* obuhvata obračun po osnovu internih usluga
- \* mjesta troškova pomoćnih i neproizvodnih djelatnosti vrše usluge mjestima troškova osnovne djelatnosti ali i međusobno
- \* troškovi koji proizilaze iz internih odnosa pojedinih mjesta troškova su sekundarni troškovi (tj. novčani izraz trošenja internih usluga)
- \* visina sekundarnih troškova se utvrđuje na osnovu obima primljenih internih usluga (nč, t/km,...)




### III. faza knjiženja troškova

*Knjigovodstveno obuhvatanje*

**920 – M.T.nabavke, tehn.uprave  
radionica**



**921 – M.T.nabavke, tehn.uprave  
transport**




►  $x = y_1 + y_2 + y_3 = \text{C.K. rada radionice}$

POJAŠNJENJE...

**ZUMT:** MT koja primaju i pružaju usluge!  
**OUMT:** MT koja primaju usluge!

**ZUMT:** 920, 922, 923  
**OUMT:** 921



►

# ***Podjećanje!***

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Konačni nosioci troška      | Proizvodi/usluge-kao učinci cijelog preduzeća                           |
| Privremeni nosioci troškova | Pojedini organizacioni djelovi preduzeća (MT npr.pomoćne djelatnosti..) |

## **ZAKLJUČAK!**

- *Učinci organizacionih djelova preduzeća su usluge koje oni pružaju proizvodima ili drugim organizacionim djelovima preduzeća. Zbog toga se njihova vrijednost, odnosno troškovi koje su oni "ponijeli" uključuje u vrijednost proizvoda ili usluga i učinaka drugih organizacionih djelova preduzeća. S obzirom da ovi učinci samo privremeno "nose" troškove nazivaju se privremeni nosioci troškova.*

# ***ZAKLJUČAK POSLIJE III FAZE!***

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| "prethodna" MT | Su zatvorena,                                                                               |
| "konačnim" MT  | Su dodijeljeni (pored primarnih u II fazi) i sekundarni troškovi, tj. na njima se nalaze UT |



## ***IV. faza knjiženja troškova***

### **Konačan obračun nosilaca troškova**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
|                       | Daje odgovor na pitanje:  |
| I. faza               | <b>Šta se troši</b>       |
| II. faza<br>III. faza | <b>Gdje se šta troši</b>  |
| IV. faza              | <b>Zbog čega se troši</b> |

**Posle III. faze ostali su otvoreni računi**


- 93 – Glavnih mesta troškova
- 94 – M.T. uprave i prodaje

## ***IV. faza knjiženja troškova -podjela po podfazama-***

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I. podfaza  | Prenos troškova sa računa konačnih MT na njihove nosioce                |
| II. podfaza | Prenos troškova sa računa nosilaca troškova na račune gotovih proizvoda |

## ***IV. faza knjiženja troškova***

*Knjigovodstveno obuhvatanje*



***ZAKLJUČAK POSLIJE prve etape IV FAZE!***

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Račun NOSILACA TROŠKOVA</b> | <b>Nalazi se podatak o STVARNIM TROŠKOVIMA UKUPNE PROIZVODNJE bez obzira na stepen dovršenosti</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|




## ***IV. faza knjiženja troškova***

*Knjigovodstveno obuhvatanje završetka gotovih proizvoda – 96 (960 – 968)*

- obuhvataju:

1. početno stanje
2. završetak proizvodnje i uskladištenje



### **CIJENA KOŠTANJA ZAVRŠENE PROIZVODNJE**

=

- 1.CK nedovršene proizvodnje (na početku tekućeg perioda)
- +
- 2.UT tekućeg perioda (vezani za nosioce troškova)

- 
- ▶ 3.CK nedovršene proizvodnje (na kraju tekućeg perioda)


## ***Kalkulacija***

- Glavni cilj obračuna troškova je utvrđivanje **cijene koštanja** po jedinici proizvoda i usluga.
- Kalkulacija – računsko-tehnički postupak vanknjigovodstvenog utvrđivanja cijene koštanja po jedinici proizvoda i usluga.
- Predmet kalkulacije:
  - nedovršena proizvodnja
  - poluproizvodi
  - usluge
  - gotovi proizvodi
  - izvršene usluge



# Kalkulacija

- Vrste kalkulacija:
  - planska i stvarna kalkulacija
  - prethodna i naknadna kalkulacija
  - obračunska kalkulacija
  
- Metodi kalkulacija:
  - diviziona kalkulacija
    - čista diviziona kalkulacija
    - kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva
    - kalkulacija vezanih (kuplovanih) proizvoda
  - dodatna kalkulacija
    - kumulativna (sumarna) dodatna kalkulacija
    - elektivna (diferencirana) dodatna kalkulacija



## 1) Pitanje za razmišljanje....

**Marko, Jelena, Ivan i Ana večerali u restoranu “X” i napravili račun u iznosu od 47 €. Predložite ključ (eve) za raspodjelu?**

|        | Glavno jelo | Desert | Piće | Ukupno |
|--------|-------------|--------|------|--------|
| Marko  | 8           | 2      | 7    | 17     |
| Jelena | 7           | 9      | 0    | 16     |
| Ivan   | 6           | 2      | 3    | 11     |
| Ana    | 9           | 1      | 3    | 13     |

**Prosjek...14,25€**

**Da li je to realno?**

## 2) Pitanje za razmišljanje...

- Tanja, Marko i Milena dijele potkrovni stan koji ima sobu sa TV. Tanja je vlasnik stana, namještaja i TV. Ona se može pretplatiti na Extra TV, gdje se nude sljedeći paket usluga:

| paket                                | mjesečno |
|--------------------------------------|----------|
| Vijesti                              | 32       |
| Novi filmovi                         | 25       |
| Praćenje sporta                      | 30       |
| Vijesti+Novi                         | 50       |
| Vijesti+Praćenje sporta              | 54       |
| Novi filmovi+praćenje sporta         | 48       |
| Vijesti+Novi filmovi+praćenje sporta | 70       |

- Tanja voli da gleda vijesti, ima prosječan interes za filmove, a sport je uopšte ne interesuje. Milena obožava filmove, voli sport i izbjegava vijesti. Marko je prvenstveno za sport, prosječno ga interesuju vijesti i nema interesa za filmove.
- Koji bi vi paket predložili?
- Šta bi koristili kao ključ za raspodjelu troškova?